



KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

„VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o. SARAJEVO

Jaroslava Černija br. 8, 71000 Sarajevo

Broj nabavke: PP 87/18-P

**DRUGI DIO TENDERSKE DOKUMENTACIJE
ZA NABAVKU RADOVA**

„Revitalizacija laguna na izvorištu Bačevo“

PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA

Predviđa se zaključivanje ugovora o javnoj nabavci radova u trajanju od 12 mjeseci

Sarajevo, juli 2018 god.



KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

„VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o. SARAJEVO

Jaroslava Černija br. 8, 71000 Sarajevo

Broj nabavke: PP 87/18-P

SADRŽAJ

(broj stranice)

Opšti podaci

1. Podaci o ugovornom organu 4.
2. Podaci o osobi zaduženoj za komunikaciju 4.
3. Podaci o osobi zaduženoj za tehnički dio TD 4.
4. Broj javne nabavke 5.
5. Podaci o postupku javne nabavke 5.

Podaci o predmetu javne nabavke

6. Opis predmeta nabavke 6.
7. Opis i oznaka lotova (ukoliko je podjela na lotove) 8.
8. Količina predmeta nabavke 8.
9. Tehnička specifikacija/predmjer predmeta nabavke 8.
10. Mjesto izvođenja radova 8.
11. Rok izvođenja radova 8.

Podaci o ponudi

12. Način dostavljanja ponude 9.
13. Sadržaj početne ponude 11.
14. Način dostavljanja dokumenata koji su zajednički (ukoliko ima podjela na lotove) 12.
15. Dopuštenost dostavljanja alternativnih ponuda 12.
16. Obrazac za cijenu početne ponude 12.
17. Način određivanja cijene ponude 12.
18. Valuta ponude 13.
19. Kriterij za dodjelu ugovora 13.
20. Preferencijalni tretman domaćeg 14.
21. Jezik i pismo ponude 15.
22. Rok važenja ponude 16.

Ostale odredbe

23. Dostavljanje uzoraka uz ponudu (ako je primjenjivo) 17.
24. Mjesto, datum i vrijeme prijema ponude 17.
25. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda 17.
26. Nacrt ugovora ili osnovni elementi ugovora 18.

(broj stranice)

27. Garancija za ozbiljnost ponude 18.
28. Garancija za uredno izvršenje ugovora 18.
29. Garancija na izvedene radove 18.
30. Obilazak mjesta ili lokacije (ako je primjenjivo) 18.
31. Zaključivanje ugovora/okvirnog sporazuma na duži period 18.
32. Zaključivanje ugovora unutar okvirnog sporazuma (ako je primjenjivo) 19.
33. Podugovaranje 19.
34. Rok za donošenje odluke o izboru 19.
35. Rok, način i uslovi plaćanja izabranom ponuđaču 19.



KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

„VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o. SARAJEVO

Jaroslava Černija br. 8, 71000 Sarajevo

Broj nabavke: PP 87/18-P

Dodatne informacije

36. Troškovi ponude i preuzimanje tenderske dokumentacije	20.
37. Ispravka ili izmjena tenderske dokumentacije	21.
38. Povjerljivost podataka privrednih subjekata	21.
39. Izmjena, dopuna ili povlačenje ponude	22.
40. Neprirodno niska cijena	23.
41. Ispravka greške i popusta	24.
42. Pouka o pravnom lijeku	24.
43. Primjena propisa	25.

PRILOZI

1. Obrazac za ponudu	27.
2. Obrazac za cijenu početne ponude	31.
3. Povjerljive informacije	39.
4. Nacrt ugovora o javnoj nabavci	40.
5. Tehnička specifikacija	45.



KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

„VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o. SARAJEVO

Jaroslava Černija br. 8, 71000 Sarajevo

Broj nabavke: PP 87/18-P

KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o Sarajevo, kao ugovorni organ, Vas ovom prilikom poziva na dostavu početnih ponuda u postupku javne nabavke radova **PP 87/18-P "Revitalizacija laguna na izvorištu Bačevo"**, putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja, a u skladu sa članom. 21. stav 1. tačka c).ZJN (sl. glasnik BiH br. 39/17).

OPŠTI PODACI

1. Podaci o ugovornom organu

Ugovorni organ	KJKP "Vodovod i Kanalizacija" d.o.o. Sarajevo
Adresa:	Jaroslava Černija br. 8
Identifikacijski broj	4200151950004
Broj bankovnog računa	1601040000035670 "Vakufska banka"d.d.
Detaljna adresa za korespodenciju	Terezija br. 38., Sarajevo
Telefon	033 203 – 059
Faks:	033 200 – 313
E-mail	sabins@viksa.ba
Web stranica	www.viksa.ba

2. Podaci o osobi zaduženoj za kontakt

Kontakt osoba	Amel Kadrić
Telefon	033/200 – 313
Faks:	033/200 – 313
E-mail	amelk@viksa.ba

3. Podaci o osobi zaduženoj za tehnički dio TD

Kontakt osoba	Mirsada Čakarić, dipl.ing.maš. Zijad Borovac
Telefon	033/651-902
Faks:	033/200 – 313
E-mail	mirsadac@viksa.ba zijadb@viksa.ba



KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

„VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o. SARAJEVO

Jaroslava Černija br. 8, 71000 Sarajevo

Broj nabavke: PP 87/18-P

4. Redni broj nabavke

Broj nabavke: PP 88/18-P

Predmetna nabavka je planirana u Izmeni Plana nabavki za 2018 god. pod rednim brojem 436.2.

5. Podaci o postupku javne nabavke

5.1 Vrsta postupka javne nabavke: Pregovarački postupak bez objave obavještenja

5.2 Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez uključenog PDV-a) iznosi: 40.000,00 KM

5.3 Vrsta ugovora o javnoj nabavci: "Radovi"

5.4 Predviđa se zaključivanje ugovora o javnoj nabavci radova na period od 12 mjeseci.

Ugovorni organ, nema saznanja o privrednim subjekata sa kojim je isti u sukubu interesa u skladu sa odredbama člana 52. stav (4) Zakona o javnim nabavkama.



KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

„VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o. SARAJEVO

Jaroslava Černija br. 8, 71000 Sarajevo

Broj nabavke: PP 87/18-P

PODACI O PREDMETU NABAVKE

6. Opis predmeta nabavke

Predmet ovog postupka je nabavka radova: "**Revitalizacija laguna na izvorištu Bačevo**"
Opis predmeta nabavke

1. TEHNIČKI OPIS

Služba za proizvodnju i distribuciju vode, iskazala je zahtijev da se interventno izvrši revitalizacija odnosno čišćenje i zamjena filterskog sloja u nekoliko objekata za vještačko prihranjivanje i to:

- **revitalizacija;**
 1. lagune Lužani 1
 2. infiltracionog kanala Konaci 2
 3. lagune Bačevo
 4. infiltracionog kanala Stojčevac

i da se izvrši **Proširenje** postojeće lagune Bačevo

1.1. REVITALIZACIJA- ČIŠĆENJE PREDMETNIH OBJEKATA

Revitalizacija-čišćenje predviđeno za Lagune Lužani 1 i Bačevo, Infiltracione kanale Konaci 2 i Stojčevac. Čišćenje dna kanala i laguna vrši se mašinskim putem. Pod čišćenjem se podrazumijeva skidanje kolmiranog sloja filterske ispune debljine 20/30cm. Skidanje najvećim dijelom potrebno vršiti sa obale i sa odvozom izvađenog materijala. Nakon skidanja kolmiranog sloja postavlja se novi filterski sloj od riječnog šljunka granulacije 4/8 mm, odnosno riječnog opranog granulata, debljine 20/30 cm. Dno formirati prema ranijem uzdužnom profilu. Detaljnije dato u Predmjeru radova i priložima.

1.2. PROŠIRENJE POSTOJEĆE LAGUNE BAČEVO

S ciljem povećanja infiltracije prema liniji bunara AB1 do AB4, za Lagunu Bačevo predviđeno je proširenje sa izradom dodatnog infiltracionog kanala, čiju i dalje osnovu za dopremu vode čini cjevovod sa upojnih bunara linije R1 do R4. Voda se iz lagune gravitaciono ubacuje u infiltracioni kanal dimenzija; širina kanala do 2 m, dužina do 100m, visina 2m (2,5m). Kanal je trapeznog oblika sa nagibom 1:1 i sa debljinom filterskog sloja od 30 cm.

1.3. IZVOĐENJE RADOVA

Sve radove predviđene ovim programom izvoditi prema važećim tehničkim propisima i normativima, opisanim radovima u ovom programu i predmjeru radova, kao i priloženim nacrtima. Radi se o isključivo kategoriji zemljanih radova, gdje je predviđeno



KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

„VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o. SARAJEVO

Jaroslava Černija br. 8, 71000 Sarajevo

Broj nabavke: PP 87/18-P

mašinsko/ručno vađenje kolmiranog sloja filterske ispune, slojeva od 20/30cm i razastiranje novog sloja filtracionog materijala od riječnog šljunka granulacije 4/8 mm, odnosno riječnog opranog granulata. Planirati da se izvađeni filtracioni materijal odvozi sa mjesta radova na dogovorene lokacije na Izvorištu Bačevo.

U dijelu Lagune Bačevo predviđeni su radovi na iskopu. Pretpostavljeno je da će se iskop vršiti u materijalu III i IV kategorije, tako da izvođač radova treba obezbjediti mašine za iskop predviđene za ove kategorije materijala. Usvojena dubina kanala, iskopa zemlje je 2-2,5 m, širina je do 2m. Zemljani radovi (dubina rova) se računaju od postojećeg terena.

Iskop kanala vršiti mašinski i ručno, a oko evidentiranih podzemnih instalacija obavezno ručno, maksimalno pažljivo, uz adekvatno osiguranje rova. Iskopani materijal odvoziti na deponiju.

Poprečni presjek infiltracionog kanala dat je u prilogu 3.7. Dno i strane (škarpe) kanala isplanirati i potom ugraditi sloj filterske ispune debljine 30 cm. Prilikom izvođenja radova, moguće je prilagođavanje trase kanala shodno uslovima na terenu, što podrazumjeva njeno situativno pomjeranje do 100 cm lijevo ili desno u odnosu na predviđenu trasu, a sve uz saglasnost nadzornog inženjera.

Lokacija radova je: Općina Ilidža, Sarajevsko polje, Vrelo Bosne, Glavno izvorište Bačevo.

Objekti predviđeni za rad ovim programom dati su u prilogima TD.

Posebno voditi računa o sigurnosti objekata, radnika i prolaznika. Radnici na izvođenju moraju poštovati propisane mjere zaštite na radu i zaštite od požara.

„Dinamiku radova definisat će naručilac preko Nadzornog inženjera, shodno uslovima koji budu obezbjeđeni na glavnom izvorištu Bačevo s kojeg se vrši vodosnabdijevanje Kantona“.

- **Filtracioni materijal koji se ugrađuje** obezbjeđuje KJKP "Vodovod i Kanalizacija" d.o.o Sarajevo. Materijal se deponuje na prethodno dogovorenoj lokaciji za svaku Lagunu – kanal zasebno. Po potrebi izvođač radova materijal prevozi sa jedne na drugu lokaciju.

Budući da će se izvođenje radova obavlja u I zaštitnoj zoni glavnog izvorišta Bačevo i na objektima za vještačku infiltraciju koji direktno imaju utjecaj na podzemne vode, potrebno je provoditi strogi režim mjera zaštite i kretanja tokom radova, i to;

- **Za mehanizacija i vozila** koji će se angažovati na realizaciji projekta potrebno je da izvođač radova garantuje za njihovu ispravnost tj. da dostavi ovjerenu kopiju izvještaja o izvršenom tehničkom pregledu
- Također izvođač mora dostaviti Izjavu da će obezbjediti sanitarne mjere zaštite tokom radova prema zahtjevima VIK-a (postavljanje zaštitne folije prilikom parkiranja i to ispod motora mehanizacije u cilju sprječavanja pojave curenja ulja u vodozaštitnoj zoni i sl.)
- I Izjavu izvođača da će u slučaju pojave curenja ulja ili drugih incidentnih pojava odmah izvršiti uklanjanje mehanizacije iz vodozaštitne zone i sanaciju kontaminiranog zemljišta



KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

„VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o. SARAJEVO

Jaroslava Černija br. 8, 71000 Sarajevo

Broj nabavke: PP 87/18-P

Oznaka i naziv iz JRJN: 4511200-5 – Radovi iskopa i zemljani radovi

Detaljan opis i količine navedene nabavke date su u prilogu tenderske dokumentacije.

Oznaka i naziv iz JRJN:4511200-5 – Radovi iskopa i zemljani radovi

7. **Podjela na lotove**

Predmetna nabavka se ne dijeli na lotove.

8. **Količina predmeta nabavke**

Količina predmeta nabavke je data u predmjeru radova tenderske dokumentacije.

9. **Tehnička specifikacija /Predmjer radova se nalazi u prilogu TD na strani br. 45 (Prilog 5.)**

Predmjer radova predmeta nabavke je sastavni dio TD.

10. **Mjesto izvođenja radova**

Mjesto izvođenja radova: Općina Ilidža, Sarajevsko polje, Vrelo Bosne, Glavno izvorište Bačevo

11. **Rok izvođenja radova**

Izvođenje radova se vrši prema potrebama ugovornog organa, započevši najranije nakon potpisivanja ugovora, i prema dinamici koja je utvrđena tenderskom dokumentacijom, a u skladu sa slijedećim:

„Dinamiku radova definisat će naručilac preko Nadzornog inženjera, shodno uslovima koji budu obezbjeđeni na glavnom izvorištu Bačevo s kojeg se vrši vodosnabdijevanje Kantona“.

- **30 kalendarskih dana od dana uvođenja Izvođača u posao**

- (Ugovorni organ je obavezan da najkasnije u roku od 15 dana od dana zaključivanja ugovora dostavi Izvođaču radova potrebnu dokumentaciju i uvede ga u posao)

U slučaju kašnjenja u izvođenju radova, do kojeg je došlo krivicom odabranog ponuđača, isti će platiti ugovornu kaznu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 1% naručenih radova, za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može prijeći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti radova koja je predmet narudžbe. Odabrani ponuđač je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od ugovornog organa.



KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

„VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o. SARAJEVO

Jaroslava Černija br. 8, 71000 Sarajevo

Broj nabavke: PP 87/18-P

Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumjeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje izabrani ponuđač nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

12. Način dostavljanja ponuda

Ponuda, bez obzira na način dostavljanja, mora biti zaprimljena u ugovornom organu, na adresi navedenoj u tenderskoj dokumentaciji, do datuma i vremena navedenog u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji. Sve ponude zaprimljene nakon tog vremena su neblagovremene i kao takve, neotvorene će biti vraćene ponuđaču.

Ponude se predaju na protokol ugovornog organa ili putem pošte, na adresu ugovornog organa, u zatvorenoj koverti na kojoj, na prednjoj strani koverta, mora biti navedeno:

NAZIV UGOVORNOG ORGANA: KJKP „Vodovod i Kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo

ADRESA UGOVORNOG ORGANA: Terezija br. 38., (prizemlje – protokol)

POŠTANSKI BROJ: 71000 Sarajevo

PONUĐA ZA NABAVKU „Revitalizacija laguna na izvorištu Bačevo“

Broj nabavke: PP 87/18-P

„NE OTVARAJ“

Na zadnjoj strani koverta ponuđač je dužan da navede slijedeće:

Naziv i adresa ponuđača/grupe ponuđača

12.1 Način izrade ponude

Ponuđači pripremaju ponudu u skladu sa uputstvima i zahtjevima iz ove tenderske dokumentacije. **Ponuđači su obavezni ponude pripremiti na anexima (obrascima) i priložima koji su sastavni dio tenderske dokumentacije. Anexi i prilozi iz tenderske dokumentacije se ne smiju prekucavati niti se smije mijenjati sadržaj istih.**

Ponude koje ne budu pripremljene i dostavljene u skladu sa zahtjevima iz ove tenderske dokumentacije biće odbačene.

Ponuda treba da bude napisana neizbrisivom tintom.

Ponuda se izrađuje na način da čini **cjelinu**. Samo u slučajevima da ponuda zbog obima ili drugih objektivnih okolnosti ne može biti sačinjena da čini jednu cjelinu, izrađuje se u dva ili više dijelova. Ako je ponuda izrađena iz više dijelova, ponuđač mora u sadržaju ponude navesti od koliko dijelova se ponuda sastoji, a sve prema članu 8. stav (1) i stav (5) Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda (“Službeni glasnik BiH”, br. 90/14, 20/15).



KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

„VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o. SARAJEVO

Jaroslava Černija br. 8, 71000 Sarajevo

Broj nabavke: PP 87/18-P

Čvrsti uvez ponude

Ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio ponude se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. **Pod čvrstim uvezom podrazumijeva se ponuda ukoričena u knjigu ili ponuda osigurana jamstvenikom.** Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude.

Dostavljanje garancije za ozbiljnost ponude/izvršenje ugovora

Garancija za ozbiljnost ponude / izvršenje ugovora se ne smije bušiti, numerisati, ili na bilo koji drugi način oštećivati. Original garancije za ozbiljnost ponude / izvršenje ugovora je potrebno uložiti u pvc „košuljicu“ (plastičnu providnu foliju), koja se na vrhu zatvori naljepnicom, na koju se otisne pečat ponuđača ili se otvor na foliji zatvori jamstvenikom, a na mjesto vezivanja zalijepi naljepnica i otisne pečat ponuđača. Ovako upakovana garancija za ozbiljnost ponude / izvršenje ugovora treba da bude sastavni dio ponude, te uvezana u cjelinu i numerisana pripadajućim rednim brojem („košuljica“ u koju je originalna bankarska garancija uložena uvezuje se u cjelinu sa ostalim dokumentima koji čine ponudu, te se na foliju upisuje pripadajući redni broj stranice/lista ponude, bilo da se redni broj stranice/lista ponude upiše direktno na foliju, bilo da se zalijepi komad papira na koji će biti upisan broj). Ukoliko garancija za ozbiljnost ponude / izvršenje ugovora nije dostavljena na propisani način, ugovorni organ će u skladu sa ovom odredbom tenderske dokumentacije i članom 3. Pravilnika o formi garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora („Službeni glasnik BiH“, br. 90/14) odbaciti takvu ponudu.

Napomena: U ovoj TD se ne zahtijevaju bankovne garancije.

Numerisanje ponude

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki sljedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ako sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge koji imaju originalno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne numerišu dodatno.

Ponuda neće biti odbačena ukoliko su listovi ponude numerisani na način da je obezbjeđen kontinuitet numerisanja, te će se smatrati manjim odstupanjem koje ne mijenja, niti se bitno udaljava od karakteristika, uslova i drugih zahtjeva utvrđenih u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji, a sve prema članu 8. stav (7) Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda (“Službeni glasnik BiH”, br. 90/14, 20/15).



KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

„VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o. SARAJEVO

Jaroslava Černija br. 8, 71000 Sarajevo

Broj nabavke: PP 87/18-P

Potpis i ovjera ponude

Ponuda mora biti **potpisana (svojeručno)** od strane ovlaštenog lica podnosioca ponude te ovjerena pečatom podnosioca ponude, na mjestima/stranicama gdje je to u obrascima tenderske dokumentacije naznačeno (na mjestima/stranicama gdje piše potpis i pečat ponuđača). Ako se radi o grupi ponuđača, obrazac za dostavljanje ponude sadrži podatke za svakog člana grupe ponuđača, uz obaveznu naznaku člana grupe ponuđača koji je ovlašten za komunikaciju s ugovornim organom (predstavnik grupe ponuđača) i koji je ovlašten za potpisivanje dokumenata u ponudi. Ukoliko od strane ponuđača budu potpisani, parafirani i/ili ovjereni dokumenti i/ili stranice ponude za koje ugovorni organ nije predvidio obavezu potpisivanja i ovjeravanja, to neće biti razlog za odbacivanje ponude.

Ukoliko ponudu, odnosno ispravke u ponudi/dokumente/izjave/obrasce/priloge, koji se u ponudi dostavljaju, ne potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje ponuđača (lice koje je navedeno u Aktuelnom izvodu iz sudskog registra) ponuđač je obavezan u ponudi dostaviti ovlaštenje za potpisnika ponude ovjereno i potpisano od strane odgovorne osobe. U pismu ovlaštenja (punomoći), obavezno je navođenje punog imena osobe koja daje ovlaštenje (vlastodavac) i punog imena osobe kojoj se daje ovlaštenje za potpisivanje (punomoćnik).

Faksimil se ne može upotrebljavati umjesto svojeručnog potpisa te će ponude koje ne budu svojeručno potpisane biti odbačene.

Ispravke u ponude

Ukoliko ponuđači vrše **ispravke u ponudi**, iste moraju biti urađene na način da su vidljive (ispravljani podaci moraju biti vidljivi), potvrđene potpisom ponuđača i sa datumom izvršene ispravke, a sve prema članu 18. stav (1) tačka m) Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda (“Službeni glasnik BiH”, br. 90/14, 20/15

13. Sadržaj početne ponude

Početna ponuda mora sadržavati najmanje:

1. Obrazac za dostavljanje početne ponude- Aneks I; Prilog br. 1
2. Obrazac za cijenu početne ponude – Aneks II; Prilog br. 2
3. Potvrda o primjeni preferencijalnog tretmana (ako se primjenjuje na ponuđača)
4. Povjerljive informacije - Prilog br. 3
5. Izjava ponuđača
6. Nacrt ugovora o javnoj nabavci Prilog br. 5
7. Predmjer radova Prilog br. 6.



KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

„VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o. SARAJEVO

Jaroslava Černija br. 8, 71000 Sarajevo

Broj nabavke: PP 87/18-P

14. Način dostavljanja dokumenta koji su zajednički (ukoliko je podjela na lotove) – predmetna nabavka se ne dijeli na lotove

15. Dopuštenost dostave alternatvni ponuda

Alternativne ponude nisu dozvoljene.

16. Obrazac za cijenu početne ponude

Obrazac za početnu cijenu ponude koji je dat kao Prilog 2. tenderske dokumentacije – Aneks II, se priprema u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije i čini sastavni dio tenderske dokumentacije.

Cijena ponude obuhvata sve stavke iz Obrasca za cijenu ponude,- predmjer radova to jest ponuđači su obavezni iskazati jedinične cijene za svaku stavku (ukoliko je predmet nabavke podjeljen po stavkama). **Ukoliko za neku od stavki ponuđač ne popuni jediničnu cijenu, ponuda će biti odbačena kao neprihvatljiva.**

Cijena ponude se piše brojevima i slovima. Cijena ponude je nepromjenjiva i neće se mijenjati u toku izvršenja ugovora.

Ukoliko specifikacija – predmjer radova sadrži više stavki, ponuđač je dužan dati ponudu za sve stavke, vodeći pri tome računa da ukupan zbir cijena svih stavki u specifikaciji ne može biti 0 (nula).

17. Način određivanja cijene ponude

Ponuđač treba popuniti Obrazac za početnu ponudu i Obrazac za cijenu početne ponude koji se nalaze u prilogu ove tenderske dokumentacije u skladu sa svim podacima koji su definisani Aneksom I- Prilog 1. i Aneksom II- Prilog 2. tenderske dokumentacije.

Cijena obuhvata sve zahtjevano stavke, ukoliko je predmet nabavke podjeljen po stavkama.

Cijena ponude obuhvata sve zahtjevano stavke, ukoliko je predmet nabavke podjeljen po stavkama.

Cijena ponude se piše brojevima i slovima. Cijena ponude je nepromjenjiva.

U cijeni ponude se obavezno navodi cijena ponude (bez PDV-a), ponuđeni popust i na kraju cijena ponude sa uključenim popustom (bez PDV-a).

Ponuđač može dati popust na ponudu, pod uslovom da ga iskaže posebno, kako je to definisano Obrascem za početnu ponudu Aneks I, Prilog 1. i Obrascem za cijenu početne ponude Aneksom II, Prilog 2. tenderske dokumentacije. Ako ponuđač ne iskaže popust na propisan način, smatraće se da nije ni ponudio popust.



KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

„VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o. SARAJEVO

Jaroslava Černija br. 8, 71000 Sarajevo

Broj nabavke: PP 87/18-P

Posebno se prikazuje PDV na cijenu ponude sa uračunatim popustom. Na kraju se daje vrijednost ugovora (cijena ponude sa uključenim popustom) + PDV.

Ako ponuđač nije u sistemu poreza na dodatnu vrijednost, u obrascu za ponudu i obrascu za cijenu ponude, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodatnu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodatnu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodatnu vrijednost ostavlja se prazno.

18. Valuta ponude

Cijena ponude se izražava u konvertibilnim markama (BAM).

19. Kriterij za dodjelu ugovora

Kriterij za dodjelu ugovora je:

"Najniža cijena" (čl. 64. stav 1. tačka b)

Bodovi se dodjeljuju u skladu sa slijedećom formulom:

$$P = \frac{P_l}{P_t} \times 100$$

Pri čemu je:

P – broj bodova koji je ponuđač dobio za ponuđenu cijenu

P_l – najniža cijena prihvatljive ponude koja je ponuđena u postupku nabavke

P_t – cijena koja je predložena u ponudi koja je predmet ocjene

[100] – maksimalan broj bodova koji je dodijeljen ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu prihvatljive ponude

Ugovorni organ će rangirati samo one ponude koje su ocijenjene kao prihvatljive, te će nakon primjene navedenog kriterija, ugovor biti dodijeljen ponuđaču čija je ponuda najbolje ocijenjena prema zadatim kriterijima.

Prema članu 2. stav (1) tačka l) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, br. 39/14), **prihvatljiva je ona ponuda koja ispunjava sve uslove koji se traže tenderskom dokumentacijom**, a neprihvatljiva ponuda je ona ponuda koja ne ispunjava uslove koji se traže tenderskom dokumentacijom.

Ponude koje nisu potpune i koje ne ispunjavaju zahtjeve iz tenderske dokumentacije ugovorni organ će u skladu sa članom 68. stav (4) tačka i) Zakona odbaciti kao neprihvatljive. Da bi ponuda bila prihvatljiva, treba da zadovolji sve uslove i zahtjeve tenderske dokumentacije.



KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

„VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o. SARAJEVO

Jaroslava Černija br. 8, 71000 Sarajevo

Broj nabavke: PP 87/18-P

20. Preferencijalni tretman domaćeg

Ugovorni organ će u skladu sa odredbama Odluke o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg (“Službeni glasnik BiH”, br. 83/16) primijeniti preferencijalni tretman domaćeg u postupku ove nabavke, odnosno prilikom poređenja ponuda, domaće ponude će umanjiti za preferencijalni faktor od:

- 1) 15% za ugovore koji se dodjeljuju u 2015. i 2016. godini,
- 2) 10% za ugovore koji se dodjeljuju od 2017. do 2018. godine,
- 3) 5% za ugovore koji se dodjeljuju u 2019. godini.

Domaća ponuda u postupcima nabavki roba/usluga/radova je ponuda koja ispunjava sljedeće uslove:

a) Domaće ponude su ponude koje podnose pravna ili fizička lica sa sjedištem u Bosni i Hercegovini i koja su registrirana u skladu sa zakonima u Bosni i Hercegovini i kod kojih, u slučaju ugovora o nabavkama roba, najmanje 50% ukupne vrijednosti od ponuđenih roba imaju porijeklo iz Bosne i Hercegovine, a u slučaju ugovora o uslugama i radovima, najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz Bosne i Hercegovine.

Ponudač će dokazati da uživa preferencijalni tretman domaćeg sljedećim dokazima, i iste je potrebno dostaviti u ponudi:

- **Aktuelnim izvodom iz sudskog registra, koji je ponudač već obavezan dostaviti u okviru zahtjeva datih u tački 14.3 ove tenderske dokumentacije, a iz kojih će Komisija za javne nabavke konstatovati u kojoj zemlji ponudač ima sjedište/u kojoj zemlji je registrovan, i**
- **Original ili ovjerena fotokopija Potvrde o zadovoljavanju uvjeta za izdavanje Certifikata o BiH porijeklu roba/usluga/radova, izdate od strane Vanjskotrgovinske komore BiH/Spoljnotrgovinske komore BiH ili Privredne komore jednog od entiteta, kojom se dokazuje da u slučaju ugovora o nabavkama roba, najmanje 50% ukupne vrijednosti od ponuđenih roba imaju porijeklo iz Bosne i Hercegovine, a u slučaju ugovora o uslugama i radovima, najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz Bosne i Hercegovine.**

Ista treba da bude naslovljena na ime ponudača, ne starija od tri mjeseca od dana izdavanja, računajući od dana predaje ponude, sa naznakom da se ista izdaje u svrhu učešća u predmetnom postupku nabavke KJKP „Vodovod i Kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo, br. obavještenja sa Portala _____ od _____ godine.

b) Domaćom ponudom se smatra i ponuda koju podnosi grupa ponudača koju čine pravna ili fizička lica sa sjedištem u državama potpisnicama CEFTE i koja su registrovana u skladu sa zakonima u državama potpisnicama CEFTE i najmanje jedno pravno ili fizičko lice sa sjedištem u Bosni i Hercegovini koje je registrovano u skladu sa zakonima u BiH, i kod



KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

„VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o. SARAJEVO

Jaroslava Černija br. 8, 71000 Sarajevo

Broj nabavke: PP 87/18-P

kojih, u slučaju ugovora o nabavkama roba, najmanje 50% ukupne vrijednosti od ponuđenih roba imaju porijeklo iz BiH, a u slučaju ugovora o uslugama i radovima, najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz Bosne i Hercegovine.

Ponuđač će dokazati da uživa preferencijalni tretman domaćeg sljedećim dokazima, i iste je potrebno dostaviti u ponudi:

- **Aktuelnim izvodom iz sudskog registra, koji je ponuđač već obavezan dostaviti u okviru zahtjeva datih u tački 14.3 ove tenderske dokumentacije, a iz kojih će Komisija za javne nabavke konstatovati u kojoj zemlji ponuđač ima sjedište/u kojoj zemlji je registrovan, i**

- **Original ili ovjerena fotokopija Potvrde (od strane nadležnog organa: Sud, Opština ili notar) o zadovoljavanju uvjeta za izdavanje Certifikata o BiH porijeklu roba/usluga/radova, izdate od strane Vanjskotrgovinske komore BiH/Spoljnotrgovinske komore BiH ili Privredne komore jednog od entiteta, kojom se dokazuje da u slučaju ugovora o nabavkama roba, najmanje 50% ukupne vrijednosti od ponuđenih roba imaju porijeklo iz Bosne i Hercegovine, a u slučaju ugovora o uslugama i radovima, najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz Bosne i Hercegovine.**

Ista treba da bude naslovljena na ime ponuđača, ne starija od tri mjeseca od dana izdavanja, računajući od dana predaje ponude, sa naznakom da se ista izdaje u svrhu učešća u predmetnom postupku nabavke KJKP „Vodovod i Kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo, br. obavještenja sa Portala _____ od _____ godine.

Primjena preferencijalnog faktora je isključena u odnosu na ponude koje podnose pravna ili fizička lica sa sjedištem u državama potpisnicama CEFTE i koja su registrovana u skladu sa zakonima u državama potpisnicama CEFTE i kod kojih, u slučaju ugovora o nabavkama roba, najmanje 50% ukupne vrijednosti od ponuđenih roba imaju porijeklo iz država potpisnica CEFTE, a u slučaju ugovora o uslugama i radovima, najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz država potpisnica CEFTE.

21. Jezik i pismo ponude

Ponuđač podnosi ponudu na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini, na ćirilicom ili latiničnom pismu. Ukoliko se bilo koji dio ponude (kvalifikaciona dokumentacija, prateća dokumentacija, tehnička dokumentacija itd), dostavlja na stranom jeziku, ponuđač obavezno u ponudi mora da dostavi i prevod ovlaštenog sudskog tumača za jezik sa kojeg je prevod izvršen. Prevod ovlaštenog sudskog tumača dostavlja se u originalu ili ovjerenom kopiji, dok se dokument/dio ponude sa kojeg je prevod izvršen, dostavlja u originalu ili ovjernoj kopiji originala.

Dokument koji je preveden od strane sudskog tumača mora sadržavati ovjeru sudskog tumača.

Štampana literatura, brošure, katalogi ili slično koje dostavlja ponuđač ne moraju biti prevedeni.



KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

„VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o. SARAJEVO

Jaroslava Černija br. 8, 71000 Sarajevo

Broj nabavke: PP 87/18-P

22. Rok važenja ponude

Tenderska dokumentacija obavezno sadrži rok važenja ponude. Dužina važenja ponude ne može biti kraća **od 180 dana računajući od isteka roka za podnošenje ponuda.**

Ukoliko ponuđač u ponudi ne navede rok važenja ponude, onda se smatra da je rok važenja ponude onaj koji je naveden u tenderskoj dokumentaciji.

U slučaju da je period važenja ponude kraći od roka navedenog u tenderskoj dokumentaciji, ugovorni organ će odbaciti takvu ponudu u skladu sa članom 60. stav (1) Zakona.

U periodu važenja ponude, ugovorni organ može zahtijevati od ponuđača, u pisanoj formi, da produži period važenja ponude do određenog datuma. Svaki ponuđač ima pravo odbiti takav zahtjev, a da time ne izgube pravo na garanciju za ponudu. Ponuđač koji pristane da produži period važenja svoje ponude i o tome u pisanoj formi obavijesti ugovorni organ, produžit će period važenja ponude i dužan je dostaviti produženu garanciju za ponudu. U periodu produženja važenja ponuda, ponuda se ne smije mijenjati. Ako ponuđač ne odgovori na zahtjev ugovornog organa u vezi sa produženjem perioda važenja ponude ili ne dostavi produženu garanciju za ponudu, smatrat će se da je ponuđač odbio zahtjev ugovornog organa, te se njegova ponuda neće razmatrati u daljem toku postupka. U nijednoj od situacija iz kojih proističe da ponuđač odbija da produži rok važnosti ponude (bilo da ponuđač ne odgovori na zahtjev za produženje roka važnosti ponude u ostavljenom roku, bilo da zahtjev odbije, ili zahtjev prihvati, ali ne dostavi produženu bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude u ostavljenom roku, itd.) ugovorni organ nema pravo i neće izvršiti naplatu bankarske garancije za ozbiljnost ponude.



KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

„VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o. SARAJEVO

Jaroslava Černija br. 8, 71000 Sarajevo

Broj nabavke: PP 87/18-P

OSTALE INFORMACIJE

23. **Dostavljanje uzoraka uz ponudu (ne traži se)**

24. **Mjesto, datum i vrijeme za prijem početnih ponuda**

Ponude se dostavljaju na način definisan u tački 12. ove tenderske dokumentacije i to:

Ugovorni organ: KJKP „Vodovod i Kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo

Ulica i broj: Terezija br. 38., Sarajevo

Soba broj: 1- protokol

Datum: 07.08.2018. g.

Vrijeme do kada se primaju ponude 13:15 sati

Ponude moraju biti dostavljene do naznačenog roka, bez obzira na koji način ih ponuđač dostavlja (redovnom poštom, ličnom predajom, preporučenom poštom, kurirskom službom, itd). Sve ponude koje na adresu ugovornog organa ne stignu do naznačenog roka, bez obzira na koji način ih je ponuđač uputio, jesu neblagovremene ponude, i te ponude će biti vraćene ponuđačima neotvorene.

25. **Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda**

Ugovorni organ: KJKP „Vodovod i Kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo

Ulica i broj: Terezija br. 38., Sarajevo

Sala za sastanke

Datum: 07.08.2018. g.

Javno otvaranje ponuda će se održati dana: 07.08.2018. g. u 14:15 sati, u prostorijama ugovornog organa KJKP „Vodovod i Kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo, ul. Terezija br. 38., Sarajevo (Sala za sastanke). Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Zapisnik o otvaranju ponuda će se dostaviti u zakonom propisanom roku.

Predstavnici ponuđača moraju imati ovlaštenje za učešće na javnom otvaranju ponuda u ime ponuđača, ovjereno i potpisano od strane odgovorne osobe, da bi mogli potpisati Zapisnik sa otvaranja ponuda i vršiti druge pravne radnje zastupanja interesa ponuđača na otvaranju ponuda. Ovlaštenje se na otvaranju ponuda, a prije čina otvaranja, u originalu ili ovjerenoj kopiji predaje komisiji za javne nabavke. Ukoliko nema ovlaštenje, predstavnik ponuđača će (može) prisustvovati otvaranju ponuda i smatraće se „ostalim zainteresovanim osobama“ bez gore navedenih prava.



KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

„VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o. SARAJEVO

Jaroslava Černija br. 8, 71000 Sarajevo

Broj nabavke: PP 87/18-P

26. Nacrt ugovora ili osnovni elementi ugovora

Sastavni dio ove tenderske dokumentacije je Nacrt ugovora. Ponuđači su dužni uz ponudu dostaviti Nacrt ugovora koji je potpisan i ovjeren pečatom ponuđača.

OSTALI PODACI

27. Garancija za ozbiljnost ponude - (ne traži se)

28. Garancija za uredno izvršenje ugovora - (ne traži se)

29. Garancija na izvedene radove

Ponuđači su obavezni da dostave garanciju na izvedene radove. Dužina trajanja garancije za izvedene radove iznosi 365 dana od dana kada je Nadzorni inženjer Naručioca izda potvrdu o završetku radova (navedenu garanciju ponuđači potvrđuju potpisivanjem i ovjerom Izjave – Aneks II, Prilog 1. i član 21. Nacrta Ugovora).

30. Obilazak mjesta ili lokacije (za pružanje usluga ili izvođenje radova)

Ne predviđa se obilazak mjesta ili lokacije (za pružanje usluga ili izvođenje radova).

31. Zaključivanje ugovora na duži period

31.1 Ugovor o javnoj nabavci se zaključuje na period od **12 mjeseci**, a isti će ugovorni organ dostaviti na potpis izabranom ponuđaču nakon isteka roka od 15 (petnaest) dana računajući od dana kada su svi ponuđači obavješteni o izboru ponude.

Predmetna nabavka je planirana u poziciji br. 436.2. u Izmjeni Plana nabavki za 2018. god.

Predmetna nabavka se finansira iz sredstava Budžeta Kantona Sarajevo i iz vlastitih sredstava KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo

31.2 Nacrt Ugovora o javnoj nabavci se nalazi u prilogu br. 4. ove tenderske dokumentacije. **Ponuđač je obavezan potpisati i ovjeriti pečatom svaku stranicu nacrta Ugovora o javnoj nabavci.**

Ugovor o javnoj nabavci će se zaključiti u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije i prihvaćene ponude i Zakonom o obligacionim odnosima.



KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

„VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o. SARAJEVO

Jaroslava Černija br. 8, 71000 Sarajevo

Broj nabavke: PP 87/18-P

32. Zaključivanje ugovora unutar okvirnog sporazuma (ukoliko je tenderskom dokumentacijom predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma)

Ne predviđa se zaključivanje okvirnog sporazuma

33. Rok za donošenje odluke o izboru

Ugovorni organ je dužan donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili poništenju u postupku javne nabavke u roku važenja ponude, a najkasnije u roku od 7 dana od dana isteka važenja ponude.

Ugovorni organ je dužan da odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača dostavi svim ponuđačima u postupku nabavke u roku od 3 dana, a najkasnije u roku od 7 dana od dana donošenja odluke o izboru ili poništenju postupka nabavke putem elektronskog sredstva (fax ili e-mail), ili putem pošte, ili neposredno. (ugovorni organ određuje način komunikacije u postupku javne nabavke).

34. Rok, način i uslovi plaćanja izabranom ponuđaču

Rok plaćanja: Plaćanje će se vršiti u roku od 60 dana od ispostavljanja fakture odnosno mjesečne situacije.

Ponuđene cijene se neće mijenjati u toku perioda trajanja ugovora.



KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

„VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o. SARAJEVO

Jaroslava Černija br. 8, 71000 Sarajevo

Broj nabavke: PP 87/18-P

DODATNE INFORMACIJE

35. Trošak ponude i preuzimanje tenderske dokumentacije

Trošak pripreme ponude i podnošenja ponude u cjelini snosi ponuđač.
Nije predviđena novčana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije.

Tenderska dokumentacija se može preuzeti isključivo na Portalu javnih nabavki, a u skladu sa odredbama člana 55. stav 1. tačka d. ZJN-a i Uputstvom o dopunama uputstva o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu „E-nabavke“.

Budući da je tenderska dokumentacija objavljena na Portalu javnih nabavki, u skladu sa članom 9. stav (4) Uputstva o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu „E-nabavke“, („Službeni glasnik BiH“, br. 90/14, 53/15), ugovorni organ neće dostavljati tendersku dokumentaciju na druge načine. Uvid u tendersku dokumentaciju se također vrši na Portalu javnih nabavki.

Tenderska dokumentacija se može preuzeti više puta sa Portala javnih nabavki. Ako ponuđač preuzima tendersku dokumentaciju više puta, rok za žalbu iz člana 101. stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama računa se od prvog preuzimanja tenderske dokumentacije.

NAPOMENA: Ponuđač koji predaje ponudu mora preuzeti tendersku dokumentaciju na Portalu javnih nabavki. **Ako ponudu dostavi ponuđač koji tendersku dokumentaciju nije preuzeo na Portalu javnih nabavki, takva ponuda će nakon otvaranja ponuda biti odbačena u skladu sa članom 68. stav (4) tačka i) Zakona o javnim nabavkama, i neće biti evaluirana.** Tumačenje vezano za ovo pitanje objavljeno je i na zvaničnoj stranici Agencije za javne nabavke, i može se preuzeti na linku <https://www.javnenabavke.gov.ba/index.php?id=03vij&vij=118&jezik=bs>, te je objavljeno i na Portalu javnih nabavki 25.07.2016. godine, u rubrici „Vijesti“.

Ukoliko ponudu predaje grupa ponuđača, dovoljno je da jedan član grupe ponuđača preuzme tendersku dokumentaciju sa Portala javnih nabavki (ponuda neće biti odbačena jer tendersku dokumentaciju nisu preuzeli svi članovi grupe ponuđača).

Tendersku dokumentaciju za ponuđača ne može preuzeti podizvođač bez obzira da li je isti nominovan u ponudi ili nije, jer ugovorni rogan neće sklapati ugovor sa podizvođačem. Tendersku dokumentaciju sa Portala javnih nabavki treba da preuzme ponuđač koji dostavlja ponudu ili makar jedan član iz grupe ponuđača, ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača. Ugovorni organ će svu korespondenciju i sve kasnije izvještaje u sistemu vezati za ponuđača iz grupe ponuđača koji je preuzeo tendersku dokumentaciju. Ukoliko je više ponuđača iz grupe ponuđača preuzelo tendersku dokumentaciju, među kojima i glavni član grupe ponuđača, izvještaji će se vezati za glavnog člana.



KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

„VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o. SARAJEVO

Jaroslava Černija br. 8, 71000 Sarajevo

Broj nabavke: PP 87/18-P

36. Ispravka i/ili izmjena tenderske dokumentacije, traženje pojašnjenja

Ugovorni organ može u svako doba, a najkasnije 5 dana prije isteka roka za podnošenje ponuda, iz opravdanih razloga, bilo na vlastitu inicijativu, bilo kao odgovor na zahtjev privrednog subjekta za pojašnjenje, bilo prema nalogu Ureda za razmatranje žalbi, izmjeniti tendersku dokumentaciju.

Izmjene i dopune tenderske dokumentacije se vrše na način da ugovorni organ objavljuje novi dokument u sistem „E-nabavke“.

Zainteresani ponuđači mogu u pisanoj formi tražiti od ugovornog organa pojašnjenje tenderske dokumentacije blagovremeno ali najkasnije deset dana prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Obzirom da je ugovorni organ objavio tendersku dokumentaciju u sistemu „E-nabavke“ postavljanje zahtjeva za pojašnjenje tenderske dokumentacije i odgovora s pojašnjenjem može se izvršiti samo u formi i na način kako je definisano u sistemu „E-nabavke“.

U slučaju da je izmjena tenderske dokumentacije takve prirode da će priprema ponude zahtjevati dodatno vrijeme, dužan je produžiti rok za prijem ponuda, primjeren nastalim izmjenama, ali ne kraći od 7 dana.

37. Povjerljivost dokumentacije privrednih subjekata

Ponuđači koji dostavljaju ponude koje sadrže određene podatke koji su povjerljivi, dužni su uz navođenje povjerljivih podataka navesti i pravni osnov po kojem se ti podaci smatraju povjerljivim.

Podaci koji se ni u kojem slučaju ne mogu smatrati povjerljivim su:

- a) ukupne i pojedinačne cijene iskazane u ponudi;
- b) predmet nabavke, odnosno ponuđena roba, usluga ili rad od koje zavisi poređenje sa tehničkom specifikacijom i ocjena da je ponuda u skladu sa zahtjevima iz tehničke specifikacije;
- c) dokazi o ličnoj situaciji ponuđača (u smislu odredbi čl. 45.-51. Zakona o javnih nabavkama).

Ako ponuđač označi povjerljivim podatke koji se u skladu sa ovom tačkom tenderske dokumentacije ne mogu proglasiti povjerljivim, oni se neće smatrati povjerljivim.

Ukoliko imaju povjerljivih informacija, potrebno je da ponuđači popune i u ponudi dostave Obrazac Povjerljive informacije dat u Prilogu 3. ove tenderske dokumentacije. Ukoliko ponuđač ne navede pravni osnov za klasifikaciju dokumenta/informacija povjerljivim, ugovorni organ iste neće smatrati povjerljivim uopšte. Ukoliko ponuđač nema povjerljivih informacija potrebno je da to naznači u obrascu.

Nakon prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili odluke o poništenju postupka javne nabavke, a najkasnije do isteka roka za žalbu, ugovorni organ će po prijemu zahtjeva ponuđača, a najkasnije u roku od dva (2) dana od dana prijema zahtjeva, omogućiti uvid u svaku ponudu, uključujući dokumente podnesene u skladu sa članom 45. stav (2) Zakona o



KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

„VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o. SARAJEVO

Jaroslava Černija br. 8, 71000 Sarajevo

Broj nabavke: PP 87/18-P

javnim nabavkama i pojašnjenja originalnih dokumenata u skladu s članom 68. stav (3). Zakona o javnim nabavkama, osim informacija koje je ponuđač označio kao povjerljive i koje se mogu smatrati povjerljivim u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

38. Izmjena, dopuna i povlačenje početne ponude

Do isteka roka za prijem ponuda, ponuđač može svoju ponudu izmijeniti ili dopuniti i to da u posebnoj koverti, na isti način navede sve podatke sadržane u tački 12. tenderske dokumentacije, i to:

NAZIV UGOVORNOG ORGANA: KJKP „Vodovod i Kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo

ADRESA UGOVORNOG ORGANA: Terezija br. 38. (protokol-prizemlje)

POŠTANSKI BROJ: 71000 Sarajevo

PONUĐA ZA NABAVKU: „Revitalizacija laguna na izvorištu Bačevo“

Broj nabavke: PP 87/18-P

IZMJENA/DOPUNA PONUDE

„NE OTVARAJ“

Na zadnjoj strani omotnice ponuđač je dužan da navede slijedeće:

Naziv i adresa ponuđača /grupe ponuđača

Ponuđač može do isteka roka za prijem ponuda odustati od svoje ponude, na način da dostavi pisanu izjavu da odustaje od ponude, uz obavezno navođenje predmeta nabavke i broja nabavke, i to najkasnije do roka za prijem ponuda. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda, sa naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju ponuda će biti vraćena ponuđaču neotvorena.

Ponuđači mogu izmijeniti ili dopuniti svoje ponude prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Izmjena i dopuna ponuda se dostavlja na način kao i osnovna ponuda, sa obaveznom naznakom da se radi o izmjeni ili dopuni ponude, i obavezno naznakom na koverti „NE OTVARAJ“.

Ponuda se ne može mijenjati, dopunjavati, niti povući nakon isteka roka za prijem ponuda, a sve prema članu 57. stav (2) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, br. 39/14) i članu 13. stav (3) Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH“, br. 90/14, 20/15).



KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

„VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o. SARAJEVO

Jaroslava Černija br. 8, 71000 Sarajevo

Broj nabavke: PP 87/18-P

39. Neprirodno niska ponuđena cijena

U slučaju da ugovorni organ ima sumnju da se radi o neprirodno niskoj cijeni ponude, ima mogućnost da provjeri cijene, u skladu sa odredbama člana 66. Zakona o javnim nabavkama i Uputstva o načinu pripreme modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH“, broj 90/14), te zatraži pismeno pojašnjenje ponuđača u pogledu neprirodno niske cijene ponude.

Ugovorni organ će, u skladu sa članom 17. stav (7) Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH“, br. 90/14, 20/15) obavezno zatražiti obrazloženje neprirodno niske ponude, u sljedećim slučajevima:

- a) ako je cijena ponude za više od 50 % niža od prosječne cijene preostalih prihvatljivih ponuda, ako su primljene najmanje tri prihvatljive ponude, ili
- b) ako je cijena ponude za više od 20% niža od cijene drugorangirane prihvatljive ponude, ako su primljene samo dvije prihvatljive ponude.

Ova pravila ne sprečavaju Ugovorni organ da zatraži obrazloženje neprirodno niske cijene i iz drugih razloga propisanih članom 66. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, br. 39/14).

Ponuđač je dužan na zahtjev Ugovornog organa da pismeno dostavi detaljne informacije o relevantnim sastavnim elementima ponude, uključujući elemente cijene, odnosno razloge za ponuđenu cijenu. Ugovorni organ će uzeti u razmatranje objašnjenja koja se na primjeren način odnose na:

- a) ekonomičnost procesa proizvodnje;
- b) izabrana tehnička rješenja koja su odabrana i/ili izuzetno pogodne uslove koji su na raspolaganju ponuđaču u vezi sa robom koja je predmet nabavke;
- c) originalnosti roba koje ponuđač nudi;
- d) usklađenost s važećim odredbama koje se odnose na zaštitu na radu i uslove rada koje su na snazi na lokaciji gdje će se robe dostaviti;
- e) mogućnost da ponuđač prima državnu pomoć, s tim da ponuđač mora dokazati da je državna pomoć dodijeljena u skladu sa važećim propisima.

Po prijemu obrazloženja neprirodno niske cijene ponude, odluku će donijeti Ugovorni organ i o tome obavjestiti ponuđača u pismenoj formi.

U slučaju da ponuđač odbije dati pismeno obrazloženje ili dostavi obrazloženje iz kojeg se ne može utvrditi da će ponuđač biti u mogućnosti isporučiti robu/pružiti uslugu/izvršiti radove po toj cijeni, takvu ponudu Ugovorni organ će odbaciti.



KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

„VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o. SARAJEVO

Jaroslava Černija br. 8, 71000 Sarajevo

Broj nabavke: PP 87/18-P

40. Ispravke greške i propusta

40.1 Postupak pregleda i ocjene ponuda obavlja komisija za javne nabavke, odnosno članovi komisije koji su stručne osobe, te ako je potrebno nezavisne stručne osobe, na osnovu uslova i zahtjeva iz tenderske dokumentacije.

40.2 Provjera računске ispravnosti ponude

(1) Ugovorni organ je obavezan provjeriti računsku ispravnost ponude.

(2) Kada izračuni vezani za pojedinačne stavke iz obrasca za cijenu ponude ili cijena ponude bez poreza na dodatnu vrijednost navedeni u ispunjenom obrascu za cijenu ponude u ponudi ne odgovaraju metodologiji definisanoj u članu 5. Uputstva za pripremu modela TD i ponuda, ugovorni organ ih ispravlja u skladu sa metodologijom iz člana 5. ovog uputstva.

(3) Ugovorni organ ispravlja i druge računске greške u obrascu za cijenu ponude i obrascu ponude.

(4) Kada cijena ponude bez poreza na dodatnu vrijednost izražena u obrascu za cijenu ponude ne odgovara cijeni ponude bez poreza na dodatnu vrijednost izraženoj u obrascu ponude, važi cijena ponude bez poreza na dodatnu vrijednost izražena u obrascu za cijenu ponude.

(5) U zahtjevu za prihvatanje ispravke računске greške u smislu st. (2) i (3) člana 17. Uputstva za pripremu modela TD i ponuda, koji ugovorni organ obavezno mora tražiti, označava se koji dio ponude je ispravljen kao i nova cijena ponude proizašla nakon ispravke. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravlјati.

(6) Odgovor ponuđača na zahtjev za prihvatanje ispravke računске greške sastavni je dio zapisnika iz čl. 19. i 20. Uputstva za pripremu modela TD i ponuda.

Iznosi koji se isprave na taj način će biti obavezujući za ponuđača. Ako ih ponuđač kao takve ne prihvata, njegova ponuda se odbacuje.

41. Pouka o pravnom lijeku

Žalba se izjavlјuje u roku od 10 (deset) dana od dana preuzimanja tenderske dokumentacije. Svaki ponuđač koji ima opravdan interes za Ugovor o javnoj nabavci i smatra da je ugovorni organ u toku postupka javne nabavke izvršio povrede Zakona i/ili podzakonskih akata, ima pravo da uloži žalbu na postupak u roku koji je određen u članu 101. Zakona o javnim nabavkama.



KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

„VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o. SARAJEVO

Jaroslava Černija br. 8, 71000 Sarajevo

Broj nabavke: PP 87/18-P

Žalba se izjavljuje putem ugovornog organa u najmanje tri primjerka, u pisanoj formi direktno ili preporučenom pošiljkom u rokovima propisanim članom 101. Zakona o javnim nabavkama.

Ugovorni organ je dužan u roku od 5 (pet) dana od zaprimanja žalbe donijeti odgovarajuću Odluku po žalbi u skladu sa članom 100. Zakona o javnim nabavkama.

Ako ugovorni organ odbaci žalbu Zaključkom zbog procesnih nedostataka (žalba neblagovremena, nedopuštena ili izjavljena od neovlaštenog lica) ponuđač može izjaviti žalbu URŽ-u u roku od 10 (deset) dana, od dana prijema rješenja posredstvom ugovornog organa.

Ako ugovorni organ utvrdi da je žalba neosnovana, dužan je u roku od 5 (pet) dana od datuma njenog zaprimanja proslijediti žalbu URŽ-u sa svojim izjašnjenjem na navode žalbe, kao i kompletnom dokumentacijom vezano za postupak protiv kojeg je izjavljena žalba.

42. Primjena propisa

Na sva pitanja i situacije koji se tiču postupka ove nabavke, a koji nisu propisani odredbama ove tenderske dokumentacije, primjenjuju se direktno odredbe Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“; br. 39/14) i pripadajućih podzakonskih akata.

v.d.Direktor

Azra Muzur, dipl.inž.grad.



KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

„VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o. SARAJEVO

Jaroslava Černija br. 8, 71000 Sarajevo

Broj nabavke: PP 87/18-P

PRILOZI:

1. Obrazac za početnu ponudu – Aneks I, - Prilog 1.
2. Obrazac za cijenu početne ponude – Aneks II, - Prilog 2.
3. Povjerljive informacije – Prilog 3.
4. Nacrt Ugovora o javnoj nabavci – Prilog 4.
5. Obrazac garancije za uredno izvršenje ugovora – Prilog 5.
6. Tehnička specifikacija – Prilog 6.

OBRAZAC ZA POČETNU PONUDU

Broj nabavke: **PP 87/18-P**

Broj obavještenja sa Portala JN: _____

UGOVORNI ORGAN: KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo

Adresa ugovornog organa: ul. Jaroslava Černija broj 8., Sarajevo

PONUĐAČ _____

(Upisuje se naziv ponuđača i ID broj ponuđača)

Adresa ponuđača: _____

*Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, upisuju se isti podaci za sve članove grupe ponuđača, kao i kada ponudu dostavlja samo jedan ponuđač, a pored naziva ponuđača koji je predstavnik grupe ponuđača upisuje i se podatak da je to predstavnik grupe ponuđača. Podugovarač se ne smatra članom grupe ponuđača u smislu postupka javne nabavke.

KONTAKT OSOBA (za konkretnu ponudu)

Ime i Prezime	
Adresa	
Telefon	
Faks	
E-mail	

IZJAVA PONUĐAČA*

*Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, onda Izjavu ponuđača popunjava predstavnik grupe ponuđača.

U postupku javne nabavke, koju ste pokrenuli i koja je objavljena na Portalu javnih nabavki, Broj obavještenja o nabavci _____ dana _____ dostavljamo ponudu i izjavljujemo slijedeće:

1. U skladu sa sadržajem i zahtjevima tenderske dokumentacije br. **PP 87/18-P „Revitalizacija laguna na izvorištu Bačevo“**, ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
2. Ovom ponudom odgovaramo zahtjevima iz tenderske dokumentacije za vršenje radova u skladu sa uslovima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji, kriterijima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.

3. Cijena naše ponude:

Ukupna cijena ponude _____ KM

Ponuđeni popust (ukoliko se nudi) _____ KM

Ukupna cijena ponude sa uključenim popustom _____ KM

U prilogu se nalazi i obrazac za cijenu naše ponude, koji je popunjen u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U slučaju razlika u cijenama iz ove Izjave i Obrasca za cijenu ponude, relevantna je cijena iz obrasca za cijenu ponude.

Kriterij: Najniža cijena

4. Preferencijalni tretman domaćeg

U vezi sa zahtjevom o ispunjavanju uslova za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg, izjavljujemo sljedeće:

a) Naša ponuda ISPUNJAVA uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg, te u sastavu naše ponude dostavljamo dokaze tražene tenderskom dokumentacijom.

b) Naša ponuda NE ISPUNJAVA uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg. Dodatne informacije u vezi sa preferencijalnim tertmanom domaćeg date u tački 25. tenderske dokumentacije.

Napomena: zaokružiti jednu od ponuđenih opcija (a ili b)

5. Ova ponuda važi _____ (min. 180 dana), računajući od isteka roka za prijem ponuda, tj. Do [...../...../.....] (*datum*).

6. Garancija za ponudu je dostavljena u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. **(ne zahtjeva se)**

7. Ako naša ponuda bude najuspješnija u ovom postupku javne nabavke, obavezujemo se:

- a) Dostaviti garanciju za dobro izvršenje ugovora, u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije (ne traži se)

8. Da ćemo dati garanciju na izvedene radove a dužina trajanja garancije na izvedene radove iznosi 365 dana od dana kada Nadzorni inženjer Naručioca izda potvrdu o završetku radova.

Ime i prezime osobe koja je ovlaštena da predstavlja ponuđača:[.....]

Potpis ovlaštene osobe: [.....]

Mjesto i datum: [.....]

Pečat preduzeća:

Uz ponudu je dostavljena slijedeća dokumentacija:
[*Popis dostavljenih dokumenata, izjava i obrazaca sa nazivima istih*]

Rb	Naziv dokumenta

Potpis i pečat ponuđača:

M.P. _____

OBRAZAC ZA CIJENU POČETNE PONUDE – RADOVI**PP 87/18-P – „Revitalizacija laguna na izvorištu Bačevo“**

1.	Puni naziv i sjedište ponuđača Tel/fax	
2.	Identifikacioni broj	
3.	Poreski broj	
4.	Poslovna banka ponuđača i broj transakcijskog računa	
5.	Broj i datum ponude od 2018. god.
6.	Ukupna cijena ponudeKM slovima:
7.	Ponuđeni popust (ukoliko se nudi)KM slovima:
8.	Ukupna cijena ponude sa uključenim popustomKM slovima:
9.	Rok, način i uslovi plaćanja: (plaćanje će se vršiti nakon što sredstva budu operativna odnosno kada ista budu doznačena na račun KJKP "ViK"d.o.o. Sarajevo)	u roku od 60 dana od ispostavljanja fakture odnosno mjesečne situacije
10.	Rok izvođenja radova:	30 dana od dana uvođenja u posao
11.	Opcija ponude (ne može biti kraća od 180 dana):	

Potpis i pečat ponuđača

M.P. _____

OBRAZAC ZA CIJENU POČETNE PONUDE

Naziv ponuđača _____

Ponuda br. _____

Napomena:

1. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sa PDV-om i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

PREDMJER RADOVA

**2.1. PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA
REVITALIZACIJA-ČIŠĆENJE LAGUNE „LUŽANI 1”**

Red. broj	Opis	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena bez PDV/m3	Ukupno bez PDV
1.	Čišćenje dna kanala mašinskim putem (rad se obavlja u raskvašenom materijalu)	m ³	421		
2.	Utovar i loco transport filtracionog pjeska te dovoz na mjesto ugradnje	m ³	526		
3.	Polaganje i razastiranje filtracionog materijala od riječnog šljunka granulacije 4/8 mm, odnosno riječnog opranog granulata d =30 cm	m ³	568,8		
	<u>UKUPNO:</u>				

2.2. PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA
REVITALIZACIJA -ČIŠĆENJE INFILTRACIONOG KANALA „KONACI 2”

Red. broj	Opis	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena bez PDV/m3	Ukupno bez PDV
1.	Čišćenje dna kanala mašinskim putem sa obale (rad se obavlja u raskvašenom materijalu)	m ³	234		
2.	Utovar i loco transport filtracionog pjeska te dovoz na mjesto ugradnje	m ³	293		
3.	Polaganje i razastiranje filtracionog materijala od riječnog šljunka granulacije 4/8 mm, odnosno riječnog opranog granulata d =30 cm	m ³	210,6		
	<u>UKUPNO:</u>				

**2.3. PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA
REVITALIZACIJA -ČIŠĆENJE LAGUNE „BAČEVO”**

Red. broj	Opis	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena bez PDV/m3	Ukupno bez PDV
1.	Čišćenje dna lagune mašinskim putem (rad se obavlja u raskvašenom materijalu)	m ³	246		
2.	Utovar i loco transport filtracionog pjeska te dovoz na mjesto ugradnje	m ³	307		
3.	Polaganje i razastiranje filtracionog materijala od riječnog šljunka granulacije 4/8 mm, odnosno riječnog opranog granulata d =30 cm	m ³	333		
	UKUPNO:				

**2.4. PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA
REVITALIZACIJA -ČIŠĆENJE INFILTRACIONOG KANALA „STOJČEVAC”**

Red. broj	Opis	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena bez PDV/m3	Ukupno bez PDV
1.	Čišćenje dna kanala i lagune mašinskim putem sa obale (rad se obavlja u raskvašenom materijalu) (280+150)x2x0,2	m ³	172		
2.	Utovar i loco transport filtracionog pjeska te dovoz na mjesto ugradnje	m ³	215		
3.	Polaganje i razastiranje filtracionog materijala od riječnog šljunka granulacije 4/8 mm, odnosno riječnog opranog granulata d =20 cm	m ³	153		
	<u>UKUPNO:</u>				

2.5. PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA PROŠIRENJE LAGUNE BAČEVO

Red. broj	Opis	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena bez PDV/m3	Ukupno bez PDV
	NAPOMENA: Iskop zemlje se vrši na predviđenim dubinama sa poravnanjem dna sa eventualnim razupiranjem i crpljenjem vode. Iskopu obavezno predhodi obilježavanje podzemnih instalacija. Ako prilikom iskopa dođe do rušenja zemlje usljed nepažnje i nepoštivanja propisa, izvođač snosi troškove dovođenja u prvobitno stanje. Prilikom izvođenja radova obavezno se pridržavati važećih propisa i normi zaštite na radu. U blizini postojećih instalacija obavezno samo ručni iskop. Eventualni iskopi potrebni za izvođenje gradilišnih pristupnih puteva, rampi ili deponija moraju biti sadržani u cijeni dole navedenog iskopa				
	Iskop kanala u zemlji III i IV kat.				
1.	Dubina i širina rova do max 3 m.				
	- mašinski iskop 95%				
	- ručni iskop 5% nije predmet usluge: radi KJKP VIK				
	Dimenzije kanala u prilogu				
		m ³	570		
2.	Utovar i loco transport filtracionog pjeska te dovoz na mjesto ugradnje	m ³			
			750		
3.	Planiranje dna i strana kanala sa tačnošću ± 5,0 cm i izbacivanjem suvišnog materijala van kanala. (škarpiranje)				
		m ²	480		
	Polaganje i razastiranje filtracionog materijala od riječnog šljunka granulacije 4/8 mm, odnosno riječnog opranog granulata				
	d =30 cm				
4.					
		m ³	54		
	<u>UKUPNO:</u>				

REKAPITULACIJA: Revitalizacija laguna na izvorištu Bačevo		
1	REVITALIZACIJA-ČIŠĆENJE LAGUNE „LUŽANI 1”	
2	REVITALIZACIJA -ČIŠĆENJE INFILTRACIONOG KANALA „KONACI 2”	
3	REVITALIZACIJA -ČIŠĆENJE LAGUNE „BAČEVO”	
4	REVITALIZACIJA -ČIŠĆENJE INFILTRACIONOG KANALA „STOJČEVAC”	
5	PROŠIRENJE LAGUNE BAČEVO	
UKUPNO (KM) :		
PDV 17 % (KM) :		
SVE UKUPNO (KM) :		

POVJERLJIVE INFORMACIJE

Informacija koja je povjerljiva	Brojevi stranica s tim informacijama u ponudi	Razlozi za povjerljivost tih informacija	Vremenski period u kojem će te informacije biti povjerljive

Potpis i pečat ponuđača

NAPOMENA:

* Ponuđači su dužni popuniti obrazac za povjerljive informacije, odnosno ukoliko smatraju da nema povjerljivih informacija dužni su isto navesti na ovom obrascu. Ukoliko ponuđači određene informacije/podatke iz ponude označavaju povjerljivim, odnosno poslovnom tajnom, dužni su da u ponudi navedu i pravni osnov na temelju kojeg su ti podaci tajni i povjerljivi.

U slučaju paušalnog navođenja u ponudi da se neki podatak/informacija smatra povjerljivim/tajnim, bez naznačavanja pravnog osnova na temelju kojeg su ti podaci povjerljivi i tajni, to neće obavezivati ugovorni organ da iste smatra takvima.

Napomena: Obavezno potpisati i ovjeriti pečatom nacrt Ugovora o javnoj nabavci u skladu sa tačkama 26., 31. tenderske dokumentacije

(Nacrt ugovora)

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI – RADOVI

Ugovorne strane:

1. **KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo**, ul. Jaroslava Černija br. 8., Sarajevo, koje zastupa v.d.direktor Azra Muzur, dipl.inž.građ. (u daljem tekstu: **Naručilac radova**),
i
2. _____, koga zastupa direktor _____ (u daljem tekstu:

Izvođač radova).

Član 1.

Predmet ovog ugovora je izvođenje radova: „**Revitalizacija laguna na izvorištu Bačevo**“, a sve prema tenderskoj dokumentaciji broj: PP 87/18-P i usvojenoj ponudi broj: _____ od _____ godine, a koji su sastavni dijelovi ovog ugovora.

Član 2.

Ugovorena vrijednost radova navedenih u članu 1. je fiksna.

Ukupna vrijednost radova sa uračunatim popustom (ukoliko se isti nudi) bez uključenog PDV-a, iznosi: _____ KM
(slovima: _____).

Ukupna vrijednost radova sa uračunatim popustom (ukoliko se isti nudi) sa uključenim PDV-om iznosi: _____ KM
(slovima: _____).

Član 3.

Obaveze Naručioca radova:

- da najkasnije u roku od 15 dana od dana zaključivanja ugovora dostavi Izvođaču radova potrebnu dokumentaciju i uvede ga u posao
- da zahtjeva od Izvođača radova da radove izvede prema tenderskoj dokumentaciji,
- da prije početka izvođenja radova pismeno obavijesti Izvođača o licu kojem je povjereno vršenje nadzora nad izvođenjem radova,
- da nadzorni inženjer kojeg imenuje Naručilac radova, ovjeri dostavljene mjesečne situacije

- da potvrdi iznos koji treba platiti Izvođaču ili u slučaju potrebe isključi ili smanji bilo koju stavku koja je obračunata u dostavljenoj mjesečnoj situaciji, a nije u skladu sa usvojenom ponudom
- da izvrši plaćanje u skladu sa odredbama ovog ugovora,
- organizovati primopredaju izvedenih radova od strane izvođača radova.

Član 4.

Obaveze Izvođača radova:

- obezbijedi neopozivu, безусловnu, plativu na prvi pisani poziv bankovnu garanciju poslovno prihvatljive banke za Naručioca radova, **u rokovima i visini kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji i odredbama ovoga ugovora** (u roku od 15 dana od dana zaključivanja/obostranog potpisivanja ugovora), i to:
 - garanciju za uredno izvršenje ugovora u visini od 10 % ugovorene vrijednosti, sa rokom važnosti: rok izvršenja ugovornih obaveza + 365 dana
 - da prije početka izvođenja radova pismeno obavijesti Naručioca radova o licu koje je odredio za rukovodioca radova.
 - da sve radove iz člana 1. ovog ugovora izvede u skladu sa uslovima propisanim u tenderskoj dokumentaciji na osnovu koje je prihvaćena ponuda,
 - da upotrebljava materijal i opremu koji odgovaraju tenderskoj dokumentaciji i prihvaćenoj ponudi,
 - izvesti radove na način, u rokovima i po cijeni određenim ugovorom,
 - da nadzornom inženjeru dostavlja mjesečne situacije o procijenjenoj vrijednosti obavljenog posla minus kumulativni iznos koji je ranije potvrđen
 - poduzimati sve potrebne mjere za sigurnost i zaštitu gradilišta, susjednih građevina, radne opreme, materijala i okoliša, svojih radnika, ostalih sudionika u gradnji, zaposlenih Ugovornog organa, prolaznika i prometa i državne imovine prema važećim propisima.
 - osigurati potpunu primjenu svih zakonskim mjera i sredstava zaštite na radu,
 - postaviti znakove upozorenja i opasnosti u svrhu sprječavanja bilo kakvih nezgoda na gradilištu, odnosno sprečavanja nekontroliranog pristupa ljudi na gradilištu,
 - osigurati i kontrolirati korištenje osobnih zaštitnih sredstava i zaštitnih naprava,
 - pridržavati se propisanih mjera pri upotrebi opasnih oruđa i stvari,
 - obezbijedi sve ateste, nacрте ili odgovarajuće prospekte i upute o rukovanju i održavanju za sve materijale i opremu,
 - da vodi urednu i detaljnu evidenciju o napredovanju radova, građevinsku knjigu i građevinski dnevnik, sve u skladu sa propisima, dužan je osigurati uvid u iste nadzornom organu, te ih supotpisivati sa Nadzornim organom.

Član 5.

Izvođač radova obezbjeđuje, zajednički u ime Poslodavca i Izvođača radova, pokrivenost osiguranjem od datuma početka do kraja perioda odgovornosti za nedostatke u iznosima i odbicima prema definisanim iznosima za slijedeće slučajeve koji spadaju pod rizike Izvođača:

- a) gubitak ili oštećenje radova, postrojenja i materijala 100 % ugovorene cijene;
- b) gubitak ili oštećenje opreme – 15.000,00 KM;
- c) gubitak ili oštećenje imovine (osim radova, postrojenja, materijala i opreme) u vezi sa Ugovorom - 35.000,00 KM, i
- d) ličnu povredu ili smrt:

- uposlenici Izvođača radova – 15.000,00 KM
- treća lica – 15.000,00 KM

Član 6.

Rok, uslovi i način plaćanja: Plaćanje će se vršiti u roku od 60 dana od ispostavljanja fakture odnosno mjesečne situacije.

Plaćanje po ovom ugovoru će se izvršiti sukcesivno u skladu sa dinamikom realizovanih aktivnosti i prihvatanju dostavljenih mjesečnih situacija i izvještaja od strane Izvođača radova prema Naručiocu radova, a nakon što ista budu doznačena na račun KJKP „Vodovod i Kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo, a na transakcioni račun izvođača radova br. _____ kod _____ banke.

Član 7.

Izvođač radova će predmetne radove izvesti max. u roku 60 dana od dana uvođenja u posao.

Član 8.

Nadzorni inženjer kontroliše rad Izvođača i obavještava Izvođača radova o svim nedostacima koji su pronađeni. Takva kontrola nema uticaja na odgovornosti Izvođača radova. Nadzorni inženjer može dati upute Izvođaču radova da traga za nedostacima i otkrije i testira svaki dio radova za koji Nadzorni inženjer smatra da bi mogao imati nedostatak.

Član 9.

Ako Nadzorni inženjer naloži Izvođaču radova da provede test koji nije preciziran u specifikaciji da bi provjerio da li neki dio radova ima nedostatak, te to bude potvrđeno testom, Izvođač radova plaća test i sve uzorke. Ako nedostatak ne postoji, sve troškove plaća Naručilac radova.

Član 10.

Nadzorni inženjer nakon što uoči nedostatke pismeno obavještava Izvođača radova o svim nedostacima prije kraja perioda odgovornosti a koji počinje završetkom radova. Period odgovornosti za nedostatke produžuje se sve dok se ne otklone nedostaci.

Član 11.

Svaki put kada je prijavljen nedostatak, Izvođač radova ispravlja nedostatak koji je prijavljen u vremenskom periodu koji je naznačen u obavještenju Nadzornog inženjera.

Član 12.

Ako Izvođač radova ne otkloni nedostatak u periodu koji je naznačen u obavještenju Nadzornog inženjera, Nadzorni inženjer procjenjuje trošak otklanjanja nedostatka, a Izvođač radova plaća taj iznos.

Član 13.

Predmjer radova koristi se za izračunavanje ugovorne cijene. Izvođaču se plaća količina urađenog posla po stopi iz Predmjera radova za svaku stavku. Izvođač radova Nadzornom inženjeru dostavlja mjesečne izvještaje o procijenjenoj vrijednosti obavljenog posla minus kumulativni iznos koji je potvrđen u ranije dostavljenim mjesečnim situacijama/obračunima.

Član 14.

Nadzorni inženjer provjerava mjesečnu situaciju/obračun radova Izvođača radova i potvrđuje iznos koji treba platiti Izvođaču.

Član 15.

Naručilac radova može odobriti produženje roka za izvođenje radova u slijedećim slučajevima:

- kada Naručilac radova izda zahtjev za obustavljanje ili usporavanje radova u cjelini ili djelimično,
- prirodne pojave kao što su zemljotresi, klizišta, poplave ili izuzetno nepovoljni vremenski uslovi koji sprečavaju izvođenje radova (viša sila).

Član 16.

Za eventualno produženje ugovorenog roka izvođenja radova, koji nije na traženje Naručioca radova, Izvođač radova je dužan podnijeti pismeni zahtjev Naručiocu radova u kojem će navesti razloge za produženje kao i vrijeme produženja.

Član 17.

U slučaju kašnjenja u izvođenju radova, do kojeg je došlo krivicom Izvođača radova, isti će platiti ugovornu kaznu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 1% naručenih radova, za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može prijeći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti radova koja je predmet narudžbe. Izvođač je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od Naručioca radova.

Član 18.

Izvođač radova će biti oslobođen plaćanja ugovorene kazne ako je do neispunjenja ili neurednog ispunjenja ugovorne obaveze došlo zbog uzroka za koje on nije odgovoran.

Član 19.

Izvođač će garantovati da su izvedeni radovi i oprema u vrijeme primopredaje u skladu sa ugovorom, propisima i pravilima struke i da nemaju mana koje onemogućavaju ili umanjuju njegovu vrijednost ili njegovu podobnost za redovnu upotrebu. Nadzorni inženjer, će izdati, na osnovu pisanog zahtjeva Izvođača i nakon što potvrdi da su radovi završeni, potvrdu o završetku radova.

Član 20.

Naručilac radova će preuzeti lokaciju i radove u roku do sedam dana nakon što Nadzorni inženjer izda Potvrdu o završetku radova.

Član 21.

Garantni rok na izvedene radove, teče od dana nakon što Nadzorni inženjer Naručioca izda potvrdu o završetku radova, a traje 365 dana.

Član 22.

Nedostatke na izvršenim radovima i isporučenoj opremi koji se pojave u garantnom roku, Izvođač radova je obavezan otkloniti u roku koji odredi Naručilac radova. Ukoliko Izvođač radova ne postupi po zahtjevu, Naručilac radova ima pravo da na račun Izvođača radova otkloniti nedostatke angažovanjem drugog Izvođača. Izvođač radova je dužan da Naručiocu radova nadoknadi stvarnu štetu nastalu zbog otklanjanja nedostataka drugog Izvođača.

Član 23.

Gubitak ili oštećenje na radovima ili materijalima koji ulaze u radove između **datuma početka i kraja perioda odgovornosti za nedostatke** popravljaju se od strane i o trošku Izvođača radova, ukoliko gubitak ili oštećenje proizlaze iz djelovanja ili propusta Izvođača radova.

Član 24.

Na sve odnose i institute koji nisu regulisani ovim ugovorom, primjenjivaće se odgovarajuće odredbe Zakona o obligacionim odnosima, a eventualni sporovi rješavat će se sporazumno. Ukoliko sporazumno rješenje nije moguće, nadležan je sud u Sarajevu.

Član 25.

Sve izmjene i dopune ovog ugovora mogu se vršiti isključivo i samo uz pismenu saglasnost ugovornih strana.

Član 26.

Izvođač radova nema pravo zapošljavati, u svrhu izvršenja ovog ugovora, fizička ili pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila u svojstvu člana ili stručnog lica koje je angažirala Komisija za nabavke, najmanje šest mjeseci po zaključenju ugovora, odnosno od početka realizacije ugovora.

Član 27.

Sastavni dio ovog ugovora su:

- tenderska dokumentacija broj PP 87/18-P
- prihvaćena ponuda Izvođača radova broj _____ od _____

Član 28.

Ugovor stupa na snagu kada ga potpišu obje ugovorne strane a zaključuje se na period od 12 mjeseci od dana potpisivanja istog.

Ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih po 3 (tri) primjerka zadržava svaka ugovorna strana.

Za Izvođača radova:

Za Naručioca radova:

Direktor

v.d. Direktor

(potpis ovlaštene osobe)

Azra Muzur, dipl.inž.grad.

Broj:.....

Broj:.....

Datum:.....

Datum:.....

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMJER RADOVA

2.1. PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA REVITALIZACIJA-ČIŠĆENJE LAGUNE „LUŽANI 1”

Red. broj	Opis	Jed. mjere	Količina
1.	Čišćenje dna kanala mašinskim putem (rad se obavlja u raskvašenom materijalu)	m ³	421
2.	Utovar i loco transport filtracionog pjeska te dovoz na mjesto ugradnje	m ³	526
3.	Polaganje i razastiranje filtracionog materijala od riječnog šljunka granulacije 4/8 mm, odnosno riječnog opranog granulata d =30 cm	m ³	568,8

**2.2. PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA
REVITALIZACIJA -ČIŠĆENJE INFILTRACIONOG KANALA „KONACI 2”**

Red. broj	Opis	Jed. mjere	Količina
1.	Čišćenje dna kanala mašinskim putem sa obale (rad se obavlja u raskvašenom materijalu)		
		m ³	234
2.	Utovar i loco transport filtracionog pjeska te dovoz na mjesto ugradnje		
		m ³	293
3.	Polaganje i razastiranje filtracionog materijala od riječnog šljunka granulacije 4/8 mm, odnosno riječnog opranog granulata d =30 cm		
		m ³	210,6

**2.3. PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA
REVITALIZACIJA -ČIŠĆENJE LAGUNE „BAČEVO”**

Red. broj	Opis	Jed. mjere	Količina
1.	Čišćenje dna lagune mašinskim putem (rad se obavlja u raskvašenom materijalu)		
		m ³	246
2.	Utovar i loco transport filtracionog pjeska te dovoz na mjesto ugradnje		
		m ³	307
3.	Polaganje i razastiranje filtracionog materijala od riječnog šljunka granulacije 4/8 mm, odnosno riječnog opranog granulata d =30 cm		
		m ³	333

**2.4. PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA
REVITALIZACIJA -ČIŠĆENJE INFILTRACIONOG KANALA „STOJČEVAC”**

Red. broj	Opis	Jed. mjere	Količina
1.	Čišćenje dna kanala i lagune mašinskim putem sa obale (rad se obavlja u raskvašenom materijalu) (280+150)x2x0,2		
		m ³	172
2.	Utovar i loco transport filtracionog pjeska te dovoz na mjesto ugradnje		
		m ³	215
3.	Polaganje i razastiranje filtracionog materijala od riječnog šljunka granulacije 4/8 mm, odnosno riječnog opranog granulata d =20 cm		
		m ³	153

2.5. PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA PROŠIRENJE LAGUNE BAČEVO

Red. broj	Opis	Jed. mjere	Količina
	NAPOMENA:		
	Iskop zemlje se vrši na predviđenim dubinama sa poravnanjem dna sa eventualnim razupiranjem i crpljenjem vode. Iskopu obavezno predhodi obilježavanje podzemnih instalacija. Ako prilikom iskopa dođe do rušenja zemlje usljed nepažnje i nepoštivanja propisa, izvođač snosi troškove dovođenja u prvobitno stanje. Prilikom izvođenja radova obavezno se pridržavati važećih propisa i normi zaštite na radu. U blizini postojećih instalacija obavezno samo ručni iskop. Eventualni iskopi potrebni za izvođenje gradilišnih pristupnih puteva, rampi ili deponija moraju biti sadržani u cijeni dole navedenog iskopa		
	Iskop kanala u zemlji III i IV kat.		
1.	Dubina i širina rova do max 3 m.		
	- mašinski iskop 95%		
	- ručni iskop 5% nije predmet usluge: radi KJKP VIK		
	Dimenzije kanala u prilogu		
		m ³	570
2.	Utovar i loco transport filtracionog pjeska te dovoz na mjesto ugradnje	m ³	
			750
	Planiranje dna i strana kanala sa tačnošću ± 5,0 cm i izbacivanjem suvišnog materijala van kanala. (škarpiranje)		
3.		m ²	480
	Polaganje i razastiranje filtracionog materijala od riječnog šljunka granulacije 4/8 mm, odnosno riječnog opranog granulata		
	d =30 cm		
4.			
		m ³	54

